


TATAISO EA SABATHA
SEKOLO EA BATHO
BA BAHOLO

2 LINAKO

TSA MALAPA



Tse Kahare

1	Merethetho ea Bophelo—30 HLakubele-5 ‘Mesa	112
2	Khetho Tseo re li Etsang—6-12 ‘Mesa	120
3	Ho Itokisetsa Phetoho—13-19 ‘Mesa	136
4	Boinotšing—20-26 ‘Mesa	144
5	Mantsoe a Bohlale Bakeng sa Malapa—27 ‘Mesa-3 Motšeanong	152
6	Pina ea Lerato ea Borena—4-10 Motšeanong	160
7	Linotlolo tsa Bonngoe ba Lelapa—11-17 Motšeanong	168
8	Linako tsa Kholiso—18-24 Motšeanong	176
9	Nako ea Tahlehelo—25-31 Motšeanong	184
10	Linako tse nyenyane tsa Matšoenyeho—1-7 Phuptjane	192
11	Malapa a Tumelo—8-14 Phuptjane	102
12	Ba Bone’ng Tlung ea Hau?—15-21 Phupjane	200
13	Ho Fetola Lipelo Nakong ea Bofelo—22-28 Phuptjane	208

Editorial Office

12501 Old Columbia Pike, Silver Spring, MD 20904

Come visit us at our Web site

<http://www.absg.adventist.org>

Principal Contributor:

Claudio and Pamela Consuegra

Editor:

Clifford R. Goldstein

Associate Editor:

Soraya Homayouni

Publication Manager:

Lea Alexander Greve

Editorial Assistant:

Sharon Thomas-Crews

Pacific Press® Coordinator:

Wendy Marcum

Art and Design:

Lars Justinen

© 2019 General Conference

of Seventh-day Adventists®.

Litokelo tsohle li sirelelitsoe. Ha

ho karolo ea tataiso ea thuto

ea Bibe le ea Sabatha sekolo ea

batho ba baholo, hlomathisoang,

ea fetoloa, ea nlatatsoa, ea

tolokoa, ea hlalisoa, kapa ho

phatlalatsa ke mang kapa

mang kapa setsi ntle le tumello

e flang ka mongolo ho tsoa

General Conference of Seventh-

day Adventists®. Likantoro tsa

divisione tsa General Conference

of Seventh-day Adventists® li

filoe tumello ea ho hlophisetsa

botoloki ba Tataiso ena ea

batho ba baholo ea boithuto

ba Bibe le ba sebatla sekolo

tlasa melaoana e itseng.

Litokelo tsa mosebetsi o joalo

o tolakiloe li tla sala e le tsa

General Conference. "Seventh-

day Adventist," "Adventist," le

letšoa la malakabe ke matšoa

a a ngolisitsoeng a General

Conference of Seventh-day

Adventists® 'me a ke ke a

sebelisoa ntle le tumello o tsoa

ho General Conference.

Tataiso ea Batho Boithuto ba

Bibe le ea Batho ba Baholo e

hlophisitsoe ke Ofisi ea Tataiso ea

Boithuto ba Bibe le ea Batho ba

Baholo ea General Conference

of Seventh-day Adventists®.

Tlhophiso ea litataiso e tlasa

bosupisi ba Boto ea Liphatlalatsa

tsoa Sabatha Sekolo, e leng

komitjana ea Komiti ea Tsamaiso

ea General Conference (ADCOM),

mophatlalatsi oa litataiso tsa

boithuto ba Bibe le. Tataiso

e phatlalalitsoeng e bontšha

tlatsetso ea komiti ea bohlahlobi

ea e akaretsang lefatše le

kananelo ea Boto ea Liphatlalatsa

tsoa Sabatha Sekolo 'me kahona

ha e bontšhe maikemisetso a

sengoli kappa lingoli feela.

Linako tsa Bophelo



Letsatsi le botšelela la Tlholeho le ne le se le fihlile pheletsong. Matsatsing a pele a mahlano, lefatše le ne le fetotsoe ho tloha boemong ba tlhaka-tlhakanong ho ea boemong ba botle bo phethahetseng. Lefifi le ile la nkela sebaka ke leseli. Metsi a sutumeletseha morao ha Molimo o a laela. “ ‘U tla fihla ho tliša mona, ha u na ho fetela pele, boikhothomoso ba maqhubu a ha obo tla fella mona!’ ” (Jobo 38:11). Naha ea fetoha sebaka se tletseng mebala le menko e monate. Linonyana tsa mefuta eohle tsa fofa sebakeng ha lihlapi le liphoofole tsa leoatle li sesa le ho raha leqhamu lehaeng la tsona la metsi. Liphoofole tsa naha ka mefuta ea tsona kaofela tsa thaala, tsa qhoma, tsa leketla le makaleng a lifate ho latela kamoo ‘Mopi oa tsona a neng a li bopile kateng. Qetellong, eaba ho etsoa motho, ka setšoantšo sa Molimo, libopuo tse ikhethang Tlhohong eohle ea lefatše.

Ha Molimo o ntse o itokisetse Sabatha ea pele ea letsatsi la bosupa lefatšeng, o ile oa talima tlhohleho eohle ‘me oa phatlalatsa hoba “tsohle li ntle haholo” (Gen. 1:31). E ka e ka be e bile eona qetello ea pale ena—lefatše le phethehileng, le nang le batho ba phethehileng, ba phelang ka ho sa feleng. Nahana feela e be: Adama le Eva ba ba le bana ba bangata, e be ba ba le litlohola, le litloholaana, bao ba ba bohang ha ba ntse ba hola ka meloko e se nang ho fela, ka bo mong ba tliša thabo e fetisang ho balekane bana ba pele, le ho Molimo. Ke boemo feela boo roba ba phelang lefatšeng le oeleng re sitoang le ho bo nahana.

Hona ke hobane feela re bopuo lefatšeng le fapaneng haholo le leo Molimo o neng o le bopile qalong. Mafatše ana a fapane ha kakang, lefatše la pele ho sebe le la kamorá sebe? Mohlala o mong ke ona. Adama le Eva, ho ngotse Ellen White, “ba ile ba bona paleseng e

oelang le lekhasing le oelang, matšoa a pele a ho bola, Adama le molekane oa oa hae ba ile ba siama haholo ho feta kamoo batho ba siamelang bafu ba bona kajeno. Ho shoa ha palesa tse bonolo tse fokolang e ne e le ntho e bakang mahlomola a maholo e le kannete; empa e itse ha lifate tse ntle li hlohlora makhasi a tsona, ketsahalo ena e ile ea tlisa ka ho hlaka kelellong bonnete ba taba ea hore lefu le aparetse lintho tsohle tse phelang.”—Patriarchs and Prophets, leq. 62. Ha re amehe joalo ke lekhasi le oelang hobane, ka ho phela lefatšeng la sebe feela, re fihletse moo re nkang lefu le bohloko e le karolo eo re ke keng ra e qoba ea lebili la bophelo.

Sena ke sona seo thuto ea kotara ena e leng holimá sona: lebili la bophelo, bonyane ho rona hajoale, lefatšeng lena le oeleng. ‘Me re tlo talima mabili ana sebakeng se le seng seo bongata ba rona re fetang ha ra oona, ‘me teng ke boemong ba lelapa.

Edene, batho ba bopiloe moeelong oa lelapa; pele ea e-ba monna le mosali, ha latela bana, ba bileng le bana ba bang ba bangata, ‘me ka mokhoa o joalo, re na le nalane ea lefatše la rona le ho fihlela kajeno. Kannete, lipale tsa pele-pele tsa Bibe, ho tloha ho Adama le Eva, bapatriareka, borena ba ntlo ea Davida, tsohle li ne li etsahala moeelong oa lelapa le likamano tsa lelapa. Hohle kahare ho Bibe, ka tsela e ‘ngoe kapa esele, lelapa le thusa ho bopa moralo oa kamoo litaba li etsahalang kateng. E leng ntho e sa makatseng hobane, hape, hobane ha re ntse re potoloha linakong tsa bophelo, le rona, re etsa joalo ka tsela e ‘ngoe kapa e sele, moeelong oa lelapa.

Ho sa natse matla óhle a sebetsang khahlanong le lelapa, kajeno le nakong e fetileng ka bobeli (mohlala, ketso ea sethepu nakong ea Bibe ke ka thata e neng e tlisa botsitso ka lapeng), ‘me ho sa natse liteko tsa ho leka ho hlalosa bocha na lelapa ke eng, taba ea lelapa e ntse e tsoella. ‘Me e lokela ho tsoella. Ke hona moo re qalang teng, ‘me khafetsa e ba eona tšusumetso e kholohali ea botle kapa bobele ho bopeng maphelo a rona le kamoo re arabelang liqholotso tseo re tobanang le tsona ha re ntse re tsamaea hará mekhahlelo ea bophelo.

‘Me joalo feela ka ha motho ka mong a fapane, ho joalo le ka lelapa ka leng. Ka hona, thuto ea kotara ena e supa litšiea, tse theuoeng Lengolong, e ka re thusang ho etsa malapa a tiileng ka ho fetisa (ke tšepo le thapelo ea rona) mokhahlelong o mong le o mong oa bophelo.

Claudio le Pamela ba sebetsa hammoho e le baetapele ba Bosebeletsi ba Malapa Divisheneng ea Amerika Leboea. Ba sebeletitse kereke maemong a fapaneng ka lilemo tse 30.